

0 1 2 3 4 5 6

安博检测

Test Setup Photograph EUT Base support input + Standby



Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited

Anbotek Product Safety


Address:1/F.,Building D,Sogood Science and Technology Park, Sanwei Community, Hangcheng Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China. Tel:(86) 0755–26066440 Fax:(86) 0755–26014772 Email:service@anbotek.com

Code:AB-RF-05-b

7 8 9 10 11 12 1









Address:1/F.,Building D,Sogood Science and Technology Park, Sanwei Community, Hangcheng Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China. Tel:(86) 0755–26066440 Fax:(86) 0755–26014772 Email:service@anbotek.com


Code:AB-RF-05-b







EUT Base support input + iPhone 12 operating (10% electric quantity) 0,2,4 cm



Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited

Address:1/F.,Building D,Sogood Science and Technology Park, Sanwei Community, Hangcheng Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China. Tel:(86) 0755–26066440 Fax:(86) 0755–26014772 Email:service@anbotek.com

Code:AB-RF-05-b



<u>Anbotek</u> **Product Safety**





Photo of MPE Measurement at 6 cm



Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited

Address:1/F., Building D, Sogood Science and Technology Park, Sanwei Community, Hangcheng Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China. Tel:(86) 0755-26066440 Fax:(86) 0755-26014772 Email:service@anbotek.com

Code:AB-RF-05-b





Photo of MPE Measurement at 8 cm



Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited

Address:1/F., Building D, Sogood Science and Technology Park, Sanwei Community, Hangcheng Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China. Tel:(86) 0755-26066440 Fax:(86) 0755-26014772 Email:service@anbotek.com

Anbotek

安博检测

Code:AB-RF-05-b

Hotline 400-003-0500 www.anbotek.com.cn

19 20 21 22 23 24 25 20

15 16







Photo of MPE Measurement at 10 cm

19



Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited

Address:1/F.,Building D,Sogood Science and Technology Park, Sanwei Community, Hangcheng Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China. Tel:(86) 0755–26066440 Fax:(86) 0755–26014772 Email:service@anbotek.com

Code:AB-RF-05-b





Photo of MPE Measurement at 12 cm





Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited

Address:1/F.,Building D,Sogood Science and Technology Park, Sanwei Community, Hangcheng Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China. Tel:(86) 0755–26066440 Fax:(86) 0755–26014772 Email:service@anbotek.com

Code:AB-RF-05-b









Anbote

Address:1/F.,Building D,Sogood Science and Technology Park, Sanwei Community, Hangcheng Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China. Tel:(86) 0755–26066440 Fax:(86) 0755–26014772 Email:service@anbotek.com

Code:AB-RF-05-b







Anbote


Product Safety


k

Address:1/F.,Building D,Sogood Science and Technology Park, Sanwei Community, Hangcheng Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China. Tel:(86) 0755–26066440 Fax:(86) 0755–26014772 Email:service@anbotek.com

Code:AB-RF-05-b







Anbote


Product Safety

k

Address:1/F.,Building D,Sogood Science and Technology Park, Sanwei Community, Hangcheng Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China. Tel:(86) 0755–26066440 Fax:(86) 0755–26014772 Email:service@anbotek.com

Code:AB-RF-05-b







Anbote

Product Safety

k

Address:1/F.,Building D,Sogood Science and Technology Park, Sanwei Community, Hangcheng Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China. Tel:(86) 0755–26066440 Fax:(86) 0755–26014772 Email:service@anbotek.com

Code:AB-RF-05-b

